

LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
TLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG

SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOTLASE
(Pampiri ya Bobedi)

POSSIBLE ANSWERS OCT / NOV 2006

KAROLO YA A
MABOKO

POTSO 1

Selelo sa mmoki – M.C.D. Mogotsi

- 1.1 Go eleletsa kgaitsadio masego / Go itumelela tseo ya ga kgaitsadio. (2)
- 1.2 Letsatsi la lenyalo / Go ntshiwa ga bogadi. (2)
- 1.3 Go utlwa tsa bogadi. (2)
- 1.4 Fa mosetsana a tsewa / nyalwa go nna lesoba lapeng. (2)
- 1.5 Go tlhodia / Go bitsa ka lentswe le le kwa godimo. (2)
- 1.6 Dikgomo tsa bogadi. (2)
- 1.7 Mothofatso (2)
- 1.8 Tlhatlhaganyo ya lefoko (2)
- 1.9 Eme (2)
- 1.10 Bo ne bo gakgamaletse tsa bo-e-tlhabana (2)
- 1.11 Ke fa e tshwana e tlerebetsa molodi o mosesane e bo e sala e khubame ka mangole. (2)
- 1.12 Tlogelo (2)
- 1.13 Segompiono (2)

1.14	1.14.1	Phatlha		
	1.14.2	Boa/Tlhabologa	2x2=	(4)
1.15	1.15.1	(c)		
	1.15.2	(d)		
	1.15.3	(e)		
	1.15.4	(a)		
	1.15.4	(b)	2x5=	(10)
				[40]

KAROLO YA B
TERAMA

POTSO 2

Dintshotsho tsa lorato – L.D. Raditladi

2.1	Sakoma			(2)
2.2	Mofaladi			(2)
2.3	Mmamotia			(2)
2.4	Poloko le Sebopeng		2x2 =	(4)
2.5	O ne a tlhokafaletswe ke batsadi / O ne a se na batsadi.			(2)
2.6	Kwa ntlong ya ga Sakoma			(2)
2.7	O ne a ile go bolelela Sakoma gore ga a mo rate			(2)
2.8	O ne a boifisiwa ke matho a ga Sakoma.			(2)
2.9	Phane / Peloyame			(2)
2.10	O ne a romilwe ke Ponalo go tla go mmita. / O ne a romilwe ke rraSakoma go tla go mmita			(2)
2.11	Nnyaa			(2)
2.12	O ne a notlelela mmui B mo ntlong.			(2)
2.13	2.13.1	Ponalo o ne a sala a tla mme a fapaana le Mmamotia ka mafoko.		
	2.13.2	Mmamotia o ne a tswa a sia fa ga Sakoma	2x2 =	(4)

2.14				
	A		B	
2.14.1	Molotlhanyi	-	Moanelwa yo o gakatsang kgotlhang ka go ratana le molwantshi le molwantshiwa ka nako e le nngwe	
2.14.2	Molwantshiwa	-	Moanelwa yo o tlholang ditiragalo tsa terama	
2.14.3	Molwantshi	-	Moanelwa yo o kgotlhanong le maikaelelo a molwantshiwa	
2.14.4	Sekgoma	-	Kgosi ya Bangwato	
2.14.5	Pelaelo	-	Mothanka wa kgosi	2x5 = (10)
				[40]

KAROLO YA C
PADI

POTSO 3

Masaikategang a Magodimo – J.M.K. Mekgwe

3.1	-	Khuduga	(2)
	-	Mmoni	(2)
	-	MmaSetšhele	(2)
3.2		Nkaikela	(2)
3.3		Go jela malatsi a Keresemose gona.	(2)
3.4		Rrankelenyane	(2)
3.5		Rodney Gobuamang	(2)
3.6		Ke motho yo o senyang ka jalo o tshaba go tshwarwa bonolo / o a itse gore o batlwa ke mapodisa.	(2)
3.7	-	O ne a romela lekoko la gagwe go kgothosa batho.	
	-	Lekoko le, le ne le bolaya batho ba ba phirimeletsweng mo setimeleng.	
	-	Lekoko le, le ne le thula basetsana. (di le pedi fela)	2x2 = (4)
3.8		Legwaragwara le, le ne la tshwarwa mme la ikgwagetsa ka bothale	(2)
3.9		Bopodisa	(2)
3.10		Moeka o ne a dira dipatlisiso tsa ona jaaka fa e le lepodisa.	(2)

- 3.11 Fa a re o leka go rarolola mathata a kgetse ya mmotokara mokapelo o a mo kgaosetsa. (2)
- 3.12 Kwa kotsing ya dijanaga. (2)
- 3.13 3.13.1 (a)
3.13.1 (c)
3.13.2 (b)
3.13.3 (c)
3.13.4 (a) 2X5= (10)
- [40]

KAROLO YA D
DIKGANKHUTSHWE

POTSO 4

Mmualebe – R.M. Malope

- 4.1 Le fa o ka e buela lengopeng (magakabe a a go bona). (2)
- 4.2 Malešwane. (2)
- 4.3 Makeketa, kwa ntlong ya bona / Mabopane. (4)
- 4.4 Makeketa o ne a na le mokgaphe / peelano le nyatsi ya gagwe kwa Zone 16 GaRankuwa ka Lamatlhatso wa phitlho / O ne a batla go ya go bona nyatsi ya gagwe ka Lamatlhatso wa phitlho. (2)
- 4.5 Nnyaa. (2)
- 4.6 Malešwane o ne a mmolelela gore o ya phitlhong bathapi ba batla kgotsa ba sa batle. (2)
- 4.7 Makeketa o ne a ya go konosetsa tiro ya dithulaganyo tsa phitlho, mme ka Labotlhano thapama, a laela gore o ya go tsaya Malešwane. A leba kwa GaRankuwa boemong jwa Mabopane (2)
- 4.8 Ba ne ba se na bana. (2)
- 4.9 Makeketa o ne a itumelela go bona bana ba tshameka fa a le kwa GaRankuwa. (2)
- 4.10 Malešwane o ne a palama dipalangwa tsa botlhe ka Lamatlhatso mo mosong, a leba kwa GaMoseŧha. (2)
- 4.11 Go fitlhela Makeketa a se yo kwa GaMoseŧha. (2)
- 4.12 Ka Latshipi / Sontaga mo mosong. (2)

- 4.13 Phenyo (2)
- 4.14 Tiro (2)
- 4.15.1 4.15.1 (c) (2)
- 4.15.2 (c) (2)
- 4.15.3 (c) (2)
- 4.15.4 (c) (2)
- 4.15.5 (c) (2)

[40]

KAROLO YA E
DITLHANGWA TSA MOLOMO

POTSO 5

- 5.1 Motlhabi wa naane o bua ka dilo tse a sa di bonang / dilo tse a di utlwelang. (2)
- 5.2 – Letlhaka. (2)
- Dithobane (2)
- Ditena (2)
- 5.3 Go aga dintlo (2)
- 5.4 Phokojwe (2)
- 5.5 E ne e futswela dintlo ka mowa. (2)
- 5.6 E ne ya tshabela kwa Bereng ya bobedi. (2)
- 5.7 Kwa Bereng ya boraro. (2)
- 5.8 – ya kokota (2)
- ya budula ntlo ka mowa, mowa wa fela (2)
- 5.9 Ntlo kwa setlhoeng (2)
- 5.10 Go tsena mo ntlong (2)
- 5.11 Mo metsing a a belang (2)
- 5.12 Fa batho / bana ba motho ba kgaogana ba nna le mathata (2)
- 5.13 5.13.1 (c) Tharo (2)
- 5.13.2 (c) Ditena (2)
- 5.13.3 (b) Tšhemele (2)
- 5.13.4 (c) Megagaru (2)
- 5.13.5 (c) O sule (2)

[40]